

Sinomonde Ngwane Nerissa Govender Thulisizwe Mamba

# HO TLAMEHILE HO BE LE MOOKODI




# HO TLAMEHILE HO BE LE MOOKODI

*Buka ena ke ya*

---







*Every child should own a hundred books by the age of five. To that end, Book Dash gathers creative professionals who volunteer to create new, African storybooks that anyone can freely translate and distribute. To find out more, and to download beautiful, print-ready books, visit bookdash.org.*

*Ho tlamehile ho be le mookodi*

Illustrated by Sinomonde Ngwane

Written by Nerissa Govender

Designed by Thulisizwe Mamba

Translated by Nal'ibali

with the help of the Book Dash participants in Durban on 7 November 2015.

ISBN: 978-1-928377-52-8

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). You are free to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the following license terms:

**Attribution:** You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

**No additional restrictions:** You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.


**Notices:** You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

# HO TLAMEHILE HO BE LE MOOKODI

Sinomonde Ngwane | Nerissa Govender | Thulisizwe Mamba

Ho ikadileng Boreneng ba ha Zulu ke  
sebaka se settle se bitswang The Valley.



Ngwananyana e monyenyan ya bitswang  
Jabulile o dula mona. Jabulile haesale e le  
ngwana ya thabileng. O ne a dula a batla ho  
tseba, mme a tletse dipotso tse mabapi le  
bophelo. Dintho tsohle di ne di mo makatsa.



Ntate wa Jabulile e ne e le molemi wa poone. Mme wa hae e le titjhere. Ba ne ba mo rutile ho lora ditoro tse kgolo. Toro e kgolo ya Jabulile e ne e le ho thusa batho.



Bohle motseng e ne e le metswalle ya  
Jabulile, haholoholo batho ba baholo. Ba  
ne ba mo ruta ka banna le basadi ba bohlale  
ba kileng ba dula The Valley. Jabulile  
le yena o ne a batla ho ba bohlale.



Ka letsatsi le leng le lebe, maru a qala ho  
bokana ka hodima The Valley. Dintho tsohle  
di ile tsa ba lefifi tsa eba putswa. Sefefo  
se tshabehang se ile sa tsukutla naha.



Ho tsukutla ho hoholo ha moyha  
fefola marulelo a matlo. Diphoofolo  
tsohle tsa lahlehelwa ke mahae a tsona.  
E ne e le letsatsi le bohloko ruri.



Baahi ba motse ba ile ba lla, “Re tla etsa jwang?”  
“Dijalo tsohle di senyehile!” ha lla balemi.  
“Mahae a rona a ile!” ha rialo batho ba baholo.  
Tshepo yohle e ne e bonahala e lahlehile.


Empa Jabulile a hopola ho hong hoo ntatae  
ya bohlale a kileng a mmolella hona.



Jabulile a qala ho bua le baahi ba motse.  
“Sefefo se re utlwisa bohloko feela,” a rialo,  
“ka lebaka la tsela eo re kgethang ho se bona  
ka yona. Ha o sheba hodimo, letsatsi le tjhabile  
hape. Ke letsatsi le letjha. Ka mora sefefo se  
seng le se seng, ho lokela ho ba le mookodi!”



Ka yona nako eo mookodi o  
motle wa hlahella marung.



Baahi ba bona mookodi mme ba  
qala ho tsheha. O ne o eme jwaloka  
tshepiso ya hore sefeso se fetile.




Baahi ba aha mahae a bona hape.  
Balemi ba jala dijalo tse ntjha. Jwang  
ba hola bo le botala ho feta pele.



Mme hape ha boela ho eba le tshepo  
le thabo motseng wa The Valley.





rainbow

